



CRNA GORA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

TEL: +382 (0)20 406-700

FAX: +382 (0)20 406-702

E-MAIL: ekip@ekip.me

www.ekip.me

Broj:0102-1484/1

Podgorica, 11.03.2015. godine

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 1) i člana 14 , 32 i 33 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/13), Sporazuma o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije zaključenim dana 29.09.2014.godine u Budvi, i člana 9 ,člana16,stav 6,tačka 6) i člana 19 Statuta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost br.0901-4557/1 od 19.09.2013.godine, a u vezi sa Uredbom (EU) br. 531/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. juna 2012. o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar Unije (REGULATION (EU) No 531/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union), Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnos, nakon sprovedenih javnih konsultacija sa operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore, na sjednici održanoj 10.03.2015.godine donosi

## ODLUKU

1. Operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore :
  - Crnogorskom Telekomu A.D. Podgorica,
  - Telenoru D.O.O. Podgorica i
  - M-Telu D.O.O. Podgorica,

Utvrđuje se dinamika snižavanja cijena rominga na slijedeći način :

### Maksimalna prosječna veleprodajna cijena poziva u romingu (bez PDV)

Period primjene	Cijena po minutu u eurima
od 30.06.2015. do 30.06.2016. godine	0,14
od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine	0,10
od 01.07.2017. godine i dalje	0,05

Maksimalna prosječna veleprodajna cijena koju operator "posjećene" mreže može da naplati pružaocu usluga rominga za pružanje regulisane usluge originacije poziva iz "posjećene" mreže, koja, između ostalog, uključuje troškove originacije, tranzita i terminacije poziva je data u tabeli iz alineje 1. ove tačke odluke. Prosječna veleprodajna cijena se primjenjuje između bilo koja dva operatora i izračunava se za period od 12 mjeseci.

Prosječna veleprodajna cijena poziva izračunava se tako što se ukupan ostvaren prihod od rominga na veleprodajnom nivou podijeli sa ukupnim brojem minuta rominga na veleprodajnom nivou koji je relevantan operator stvarno iskoristio za pružanje poziva u romingu na veleprodajnom nivou u državama potpisnicama Sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije (u daljem tekstu: Sporazum) u relevantnom periodu, nastalih po osnovu intervala od jedne sekunde i prilagođenih tako da se uzme u obzir mogućnost da operator "posjećene" mreže primjenjuje početni minimalni obračunski period koji ne prelazi 30 sekundi.

### Maksimalne maloprodajne cijene poziva u romingu (bez PDV)

Period primjene	Vrsta poziva	Cijena po minutu u eurima
od 30.06.2015. do 30.06.2016. godine	odlazni	0.29
	dolazni	0.08
od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine	odlazni	0.24
	dolazni	0.07
od 01.07.2017. godine i dalje	odlazni	0.19
	dolazni	0.05

Maksimalne maloprodajne cijene za govorne usluge koje pružalac usluga rominga može naplaćivati korisnicima rominga za pružanje regulisanih poziva, odlaznih i dolaznih, u romingu su date u tabeli iz alineje 2. ove tačke odluke. Ove ne uključuju nikakve povezane pretplate ili druge fiksne naknade i mogu se kombinovati sa bilo kojom maloprodajnom cijenom.

Pružaoци usluga rominga neće naplaćivati nikakvu naknadu svojim korisnicima u romingu za prijem poruka govorne pošte u romingu. Ovo neće uticati na druge važeće naknade, kao što su one za preslušavanje takvih poruka.

Svaki pružalac usluga rominga svojim korisnicima rominga naplaćuje pružanje svakog regulisanog poziva u romingu na koji se primjenjuju navedene cijene za govorne usluge, bez obzira da li je riječ o odlaznom ili dolaznom pozivu, po sekundi.

Pružalac usluga rominga može primjenjivati početni minimalni obračunski period koji ne može biti duži od 30 sekundi na odlazne pozive na koje se primjenjuju navedene cijene za govorne usluge.

**Maksimalna prosječna veleprodajna cijena SMS poruka (Short Message Service) u romingu (bez PDV)**

Period primjene	Cijena u eurima
od 30.06.2015. do 30.06.2016. godine	0.03
od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine	0.02
od 01.07.2017. godine i dalje	0.02

Maksimalna prosječna veleprodajna cijena koju operator "posjećene" mreže može naplaćivati za pružanje regulisanih SMS poruka u romingu koje nastaju u toj "posjećenoj" mreži je data u tabeli iz alineje 3. ove tačke odluke. Prosječna veleprodajna cijena se primjenjuje između bilo koja dva operatora i izračunava se za period od 12 mjeseci.

Prosječna veleprodajna cijena iz tabele iz alineje 3. ove tačke odluke izračunava se tako što se ukupan prihod na veleprodajnom nivou koji ostvari operator "posjećene" mreže ili operator "domaće" mreže za nastanak i prenos regulisanih SMS poruka u romingu u okviru država potpisnica Sporazuma u relevantnom periodu podijeli sa ukupnim brojem SMS poruka koje su nastale i prenijete u ime relevantnog pružaoca usluga rominga ili operatora "domaće" mreže u tom periodu.

Operator "posjećene" mreže neće naplaćivati nikakvu naknadu pružaocu usluge rominga ili operatoru "domaće" mreže korisnika rominga, odvojeno od cijene iz tabele iz alineje 3. ove tačke odluke za terminaciju regulisanih SMS poruka u romingu poslatih korisniku dok je u romingu u "posjećenoj" mreži.

**Maksimalna maloprodajna cijena SMS poruka (Short Message Service) u romingu (bez PDV)**

Period primjene	Cijena u eurima
od 30.06.2015. do 30.06.2016. godine	0.09
od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine	0.08
od 01.07.2017. godine i dalje	0.06

Maksimalna maloprodajna cijena za SMS poruke koju pružalac usluge rominga može naplaćivati svojim korisnicima rominga za regulisane SMS poruke u romingu je data u tabeli iz alineje 4. ove tačke odluke i ne uključuje nikakvu povezanu pretplatu ili druge fiksne naknade i može se kombinovati sa bilo kojom maloprodajnom tarifom u skladu sa odredbama ove tačke odluke.

Pružaoци usluga rominga neće naplaćivati svojim korisnicima u romingu nikakvu naknadu za prijem regulisanih SMS poruka u romingu.

#### **Maksimalna prosječna veleprodajna cijena za prenos podataka u romingu (bez PDV)**

Period primjene	Cijena po MB u eurima
od 30.06.2015. do 30.06.2016. godine	0.25
od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine	0.15
od 01.07.2017. godine i dalje	0.05

Maksimalna prosječna veleprodajna cijena koju operator "posjećene" mreže može naplaćivati pružaoци usluga korisnika rominga za pružanje regulisanih usluga prenosa podataka u romingu putem te "posjećene" mreže je data u tabeli iz alineje 5. ove tačke odluke. Prosječna veleprodajna cijena primjenjuje se između bilo koja dva operatora i izračunava se za period od 12 mjeseci.

Prosječna veleprodajna cijena iz tabele date u alineji 5. ove tačke odluke izračunava se dijeljenjem ukupnog prihoda na nivou veleprodaje koji je ostvario operator "posjećene" mreže ili operator "domaće" mreže" u državama potpisnicama Sporazuma za pružanje regulisanih usluga prenosa podataka u romingu u relevantnom periodu sa ukupnim brojem megabajta podataka stvarno potrošenih pri pružanju navedenih usluga u okviru tog perioda, koji je sakupljen po kilobajtu u ime relevantnog pružaoца usluga rominga ili operatora "domaće" mreže u tom periodu.

#### **Maksimalna maloprodajna cijena za usluge prenosa podataka i MMS poruka (Multimedia Messaging Service) u romingu (bez PDV)**

Period primjene	Cijena po MB u eurima
od 30.06.2015. do 30.06.2016. godine	0.70

od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine	0.45
od 01.07.2017. godine i dalje	0.20

Maksimalna maloprodajna cijena za usluge prenosa podataka koje pružalac usluga rominga može naplaćivati svojim korisnicima rominga za pružanje regulisanih usluga prenosa podataka u romingu je data u tabeli iz alineje 6. ove tačke odluke i ne uključuje nikakvu povezanu pretplatu ili druge fiksne naknade i može se kombinovati sa bilo kojom maloprodajnom tarifom.

Svaki pružalac usluga rominga svojim korisnicima rominga naplaćuje pružanje svih regulisanih usluga prenosa podataka na koje se primenjuje cijena za usluge prenosa podataka po kilobajtu, uz izuzetak multimedijalnih poruka (MMS), koje se mogu naplaćivati po jedinici. U tom slučaju maloprodajna cijena koju pružalac usluga rominga može naplaćivati svojim korisnicima rominga za prenos ili primanje MMS poruka u romingu ne može biti veća od maksimalne maloprodajne cijene utvrđene u tabeli iz alineje 6. ove tačke odluke.

2. Obavezuju se operatori iz tačke 1. ove odluke da utvrđene cijene primijene u navedenom periodu.

3. Na sve što nije posebno regulisano ovom odlukom primenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 531/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. juna 2012. o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar Unije (REGULATION (EU) No 531/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union).

4. Ovu Odluku primjenjuju operatori javnih mobilnih komunikacionih mreža u zemljama potpisnicama Sporazuma o sniženju cijena usluge rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama: Bosni i Hercegovini, Republici Makedoniji i Republici Srbiji na principu reciprociteta.

5. Ova Odluka je konačna u upravnom postupku i stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti na internet stranici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

#### OBRAZLOŽENJE

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 21.01.2015.godine usvojio Nacrt Odluke kojom se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore

utvrđuje dinamika snižavanja cijena rominga na način određen tačkom 1 izreke tog nacrt a I tačkom 1 izreke ove odluke.

Nacrt te Odluke poslat je operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore, shodno članu 33 Zakona o elektronskim komunikacijama na izjašnjenje, nakon čega su u zato ostavljenom roku pristigli komentari i predlozi operatora, na koje je Agencija odgovorila.

Pregled komentara i primjedbi operatora na tekst Nacrta Odluke i odgovora Agencije na iste su, shodno Javnom konsultativnom dokumentu Agencije, broj 0901/4834/1 usvojenom na sjednici Savjeta Agencije od 03.10.2013. godine, objavljeni na sajtu Agencije [www.ekip.me](http://www.ekip.me).

Odluka je nepromijenjena u odnosu na Nacrt Odluke dostavljen operatorima na izjašnjenje.

Naime, Evropska unija donjela je Uredbu o roamingu javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar Evropske zajednice ("Eurotariff"), koja je stupila na snagu 01.07.2012. godine, a čiji se karakter kao pravnog propisa razlikuje od preporuka i direktiva, u tom smislu što je Uredba obavezujuća za zemlje članice i ista se neposredno primjenjuje na te zemlje.

Članom 9 Ustava Crne Gore, propisano je " Potvrđeni i objavljeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava, sastavni su dio unutrašnjeg pravnog poretka, imaju primat nad domaćim zakonodavstvom, i neposredno se primjenjuju kada odnose uređuju drukčije od unutrašnjeg zakonodavstva".

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU, koji je Crna Gora potpisala i ratifikovala maja 2007. godine, propisao je u članu 106 usvajanje *acquis* u sektoru mreža i usluga elektronskih komunikacija u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, a isti je stupio na snagu maja 2010. godine, što znači, da se pomenuta Uredba neposredno primjenjuje i na Crnu Goru od momenta usvajanja *acquisa*, te da time ista postaje sastavni dio unutrašnjeg prava države Crne Gore.

Sporazumom o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama zaključenim dana 29.09.2014. godine u Budvi, između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije, nadležna ministarstva zemalja potpisnica istog saglasila su se da cijene usluga rominga snize do nivoa cijena koje važe u EU.

Predmetni Sporazum propisao je da maksimalne cijene usluga rominga treba sniziti do nivoa tih cijena koje važe u Evropskoj uniji odnosno cijena utvrđenih Uredbom o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar Evropske unije, te da će cijene usluga rominga biti

dovedene na nivo cijena iz EU, kada se obezbijedi istovjetna i istovremena primjena svih obaveza iz Sporazuma od strane zemalja potpisnica.

Nakon sastanka održanog u Beogradu dana 10.12.2014.godine, između predstavnika zemalja potpisnica Sporazuma, dogovorena je dinamika snižavanja cijena rominga ,kako to stoji u tački 1 izreke ove Odluke,u skladu sa pomenutom Uredbom, sa kojih razloga je i valjalo donijeti Odluku kako to stoji u tačkama 1, 2 i 3 i 4 iste.

Ova Odluka je konačna u upravnom postupku shodno članu 32 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 30 dana od dana njenog prijema.

**PREDSJEDNIK SAVJETA**

dr Šaleta Đurović

